

Xitsonga

Ntlawa wa

4c



**Lulama u  
tshama na  
rihanyo  
lerinene!**

Nomsa Mokoena



### **Mimpfumawulo (mpfuxeto)**

mb, ng, pf, sw, tl, hl, n'w, ny, ch, dy, nh, rh, ndz, ngh, kh, kw, nk, ns, ts, ndl, nk, tsh, by, mpf, ndh, nhl, nts, tlh, ntsw

### **Mpfuxeto wa rito ro titoloveta**

exikolweni

### **Marito mo titoloveta (mantshwa)**

nwa

switsongwatsongwana

ndzhenga

**Lulama u tshama na rihango lerinene!**

**Xitsonga**

**Ntlawa wa 4C**

ISBN: 978-1-77981-077-9

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Nomsa Mokoena

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Nicola Smith

Nkhaviso na mpapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

# Lulama u tshama na rihanyo lerinene!



**Nomsa Mokoena**

Avuxeni! Vito ra mina i Lulama. Ndzi ya mi hlamusela hileswi ndzi tihlayisisaka xiswona.


Manana va ri swi na nkoka ku va hina hi hlayisa mimiri ya hina.

Leswi hi swi dyaka na ku nwa swi na nkoka. Ku tshama hi basile na ku ti olola swi na nkoka. Leswi hi swi ambalaka na nkarhi lowu hi wu etlelaka naswona swi na nkoka!



Ndzi dya swakudya swo tala leswi nga na rihanyo lerinene ku fana na matsavu, mihandzu, timanga, matandza, otsi, huku na hlampfi.

Machipisi, makhekhe, mabisikiti, dombolo na malekere swa nandziha, kambe a swi na rihanyo lerinene! Ndzi swi dya ntsena minkarhi yin'wana tanihi hi ku tinyanyula.





Ndzi tshama na rihanyo lerinene hi ku nwa mati yo tala yo tenga. Tatana va ndzi byerile leswaku mati ya pfuna ku basisa endzeni ka mimiri ya hina.

Ndzi tlhela ndzi nwa masi, lama ya tiyisaka matino ya mina. Ndzisana ya mina Ngalava u rhandza masi.

Tinamuneti na tijuzi ta mihandzu ti na nantswo wa kahle, kambe a ti na rihanyo lerinene. Ndzi ti nwa ntsena minkarhi yin'wana.

#### **Xana a wu swi tiva?**

Hinkwenu hi fanele ku nwa 8 wa tinghilazi ta mati hi siku.





Manana u ri ku va hi tshama na mimiri leyi nga basa swi yi pfuna ku va yi va na rihanyo lerinene.

Ndzi tshama ndzi ri karhi ndzi hlamba mavoko ya mina. Leswi swi sivela switsongwatsongwana ku va swi nghena eka swirho swin'wana swa miri wa mina.

Ndzi hlayela ka khume loko ndzi ri karhi ndzi hlamba. Leswi swi tiyisisa leswaku ya basile hi laha ya faneleke.

Ndzi tlhela ndzi buracha meno ya mina nimixo na nimadyambu ndzi nga se ya eku etleleni.



Ndzi ambala hi ku ya hi maxelo.

Hi xixika ndzi kufumeta milenge ya mina hi masokisi. Ndzi kufumeta nhloko ya mina hi xihuku. Ndzi tlhela ndzi kufumeta nhamu ya mina hi xikhafu. Jesi ri kufumeta miri wa mina. Leswi swi na nkoka leswaku ndzi nga vabyi.


Hi ximumu ndzi ambala swiambalo leswi ndzi tshamaka ndzi horile hi swona, ku fana na xiburukwana, swikipa na masandhazi. Ndzi ambala kepisi ehandle leswaku ndzi sirhelela xikandza xa mina eka dyambu.



Swi na nkoka ku va ndzi ti olola xinkarhana xintsongo masiku hinkwawo leswaku ndzi ta tshama na rihanyo lerinene.

Ndzhenga wun'wana na wun'wana ndzi ya ehandle, ndzi tlula hi ngoti ya mina yo tlula hi yona. Leswi swi pfuna miri wa mina ku tshama wu tiyile na ku ringanela.







Ndzi fanele ku pfuka hi awara ya 6 nimixo ku va ndzi tilulamisela ku ya exikolweni, kutani ndzi tima rivoni ra mina hi awara ya 8 nimadyambu.

Tatana va ndzi hlamuserile leswaku miri wa mina na byongo bya mina byi wisa na ku kula loko ndzi etlele. Ku etlela kahle nivusiku swi ndzi pfuna ku yingisa na ku dyondza exikolweni.

### **Xana a wu swi tiva?**

Vana lava nga exikolweni xa le hansi va fanele ku etlela ti awara ta 10-11 madyambu man'wana na man'wana.





Ndza yi tiva ndlela ya ku tihlayisa kahle.  
Ndza tingungubyisa hikuva na rihanyo  
lerinene.

Ndzi dyondzisa na Ngalava leswaku a va na  
rihanyo lerinene.

Ndza tshemba na wena u tshama na rihanyo  
lerinene!



**Ulwazi  
Lwethu**

**Readers**

### **Ntlawa wa 1-2**

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

### **Ntlawa wa 3**

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatio wa Nhlango
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

### **Ntlawa wa 4-5**

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka minda!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Ngozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta

**ZENEX**  
FOUNDATION

**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisisa. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

